

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

**S T U D Y**

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



**SA EXAM  
PAPERS**



# basic education

---

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**2018**

**MATSHWAO: 100**

**NAKO: Dihora tse 2½**

**Pampiri ena e na le maqephe a 6.**

**DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE THARO, e leng:  

KAROLO YA A: Moqoqo	(50)
KAROLO YA B: Ditema tsa kgokahano tse telele	(30)
KAROLO YA C: Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane	(20)
2. Araba potso E LE NNGWE KAROLONG E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. O tlameha ho etsa moralo ka ho iketsetsa mmapa wa monahano/daekramo/tjhate/lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona. Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao, o be o lokise diphoso. Moralo wa hao o tle/hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Mekgwaritso yohle e totobatswe hantle hore ke mekgwaritso ka ho habahanya/seha mola ho tloha hodimo ho ya tlase, NTLE LE nehelano e tlo tshwauwa.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:  

KAROLO YA A: Metsotso e 80
KAROLO YA B: Metsotso e 40
KAROLO YA C: Metsotso e 30
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Ngola sehlooho se loketseng potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswe.
11. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho SE LE SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 250 ho isa ho a 300. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole moqoqo wa hao botjha ho hlaola diphoso.

- 1.1 Ho robala ha motho ke ho fetoha. [50]
- 1.2 Tharollo ya tlhokeho ya mesebetsi Afrika Borwa. [50]
- 1.3 Tshusumetso ya mmino e kgolo batjheng. Dumellana kapa o hanane le sehlooho. [50]
- 1.4 Botle le bobele ba molao o sirelletsang disenyi. [50]
- 1.5 Ke labalabela ho bona Afrika Borwa e itlhomme pele lefatsheng ka bophara. [50]
- 1.6 Sheba setshwantsho, mme o qoqe ka seo se se qholotsang maikutlong a hao. Neha moqoqo wa hao sehlooho.

1.6.1



[Se qotsitse le ho lokiswa botjha ho tswa makasineng ya *Jet Club*, Phato, 2017]

[50]

1.6.2



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa ho [www.google/education](http://www.google/education)]

[50]

1.6.3



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa ho [www.google/poultrybusiness](http://www.google/poultrybusiness)]

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

**50**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2**

Kgetha, mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 120 ho isa ho a 150. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

**2.1 LENGOLO LA SETSWALLE**

Malomao a felletswe ke mosebetsi ka baka la ho kwalwa ha feme eo a neng a e sebeletsa. Ngolla motswalao lengolo o mo tshedise.

**[30]****2.2 OBITJHUARI/TSA BOPHELO BA MOFU**

Mokganni wa koloi e le isang mosebetsing o hlokohele. Ngola tsa bophelo ba hae.

**[30]****2.3 TEKOLOKAKARETISO/BOIKGOPOTSO**

Ngola tekolokakaretso ya mosebetsi oo le neng le na le wona le ba leloko nakong ya phomolo ya Paseka.

**[30]****2.4 PUISANO**

Ramosebetsi o fokotsa dihora tsa tshebetso tsa basebeletsi ba hae. Ngola puisano e pakeng tsa ramosebetsi le moemedi wa basebeletsi.

**[30]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO YA 3**

Kgetha, mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

**3.1 PAMPITSHANA YA TLHAHISOLESERING**

O moithuti ya qetileng dithuto yunivesithing. O batla ho thusa baithuti ba Kereiti ya 12 ka thuto ya Sesotho. Ngola pampitshana ya tlhahisolesering o tsebise baithuti ka ditshebeletso tseo o nehelanang ka tsona.

**[20]****3.2 POSEKARETE**

O Motsekapa le dibini tsa kereke, mme dintho ha di a tsamaya kamoo le neng le lebelletse ka teng. Ngolla moenao posekarete.

**[20]****3.3 DITAELO**

O wetse seretseng. Motswalle wa hao o batla ho o hlwekisetša diteki. Mo ngolle ditaello o mo laele hore a di hlwekise jwang.

**[20]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:****20****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:****100**